

Na osnovu člana 24 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i “Službeni list CG”, br. 88/09, 03/10, 38/12 i 10/14), člana 40 stav 1 tačka 35 Statuta Opštine Budva (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 19/10), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj 30. juna, 02., 03., 04. i 07. jula 2014. godine donijela je

ODLUKU o izmjeni Odluke o upotrebi simbola

Član 1

U Odluci o upotrebi simbola (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, broj 10/13 i 15/14) članu 7 stav 1 iza riječi “Opštine”, dodaju se riječi “mogu da ga” i briše se riječ “ga” i član 7 stav 1 glasi:

“Veliki Grb Opštine je u upotrebi kao oznaka i simbol Opštine i mogu da ga upotrebljavaju Predsjednik Skupštine, Predsjednik Opštine, Potpredsjednik Opštine i Glavni administrator.

U članu 7 stav 2 iza riječi “Opštine”, dodaju se riječi “mogu da” i član 7 stav 2 glasi:

“Srednji grb Opštine mogu da upotrebljavaju organi lokalne uprave i služba Skupštine opštine”

Član 2

U članu 8 briše se riječ “stav 1” iz alineje 2, 5 i 9 i član 8 glasi:

“Veliki Grb se upotrebljava u slijedećim slučajevima:

- u pečatu organa iz člana 7;
- na službenim aktima organa iz člana 7;
- na zgradi sjedišta organa Opštine i Skupštine opštine;
- na službenim natpisima postavljenim na objektima u kojima su smješteni organi Opštine;
- u službenim prostorijama organa iz člana 7;
- na službenim natpisima za obilježavanje prostora za sjednice i sastanke organa iz člana 7;
- na poveljama, diplomama, zahvalnicama, nagradama i drugim priznanjima koje dodjeljuje Opština Budva;
- na službenim legitimacijama odbornika;
- na zvaničnim čestitkama, pozivnicama, vizit kartama i drugim aktima i poslovnoj grafici koju koriste organi iz člana 7;

Član 3

U članu 11 stav 1 iza riječi “Opštine” dodaju se riječi “može da” a alineja 2 se briše i član 11 glasi:

“Srednji Grb Opštine može da se upotrebljava u slijedećim slučajevima:

- na službenim aktima organa iz člana 7 stav 2;
- na službenim legitimacijama komunalnih inspektora i komunalnih nadzornika, inspektora i drugih službenih lica;
- na uniformama, službenim legitimacijama i značkama lokalnih službenika i namještenika u skladu sa odgovarajućim aktima organa lokalne uprave;
- u identifikacionim karticama i službenim oznakama zaposlenih.”

Član 4

U članu 21 a dodaje se stav 2 koji glasi:

“Na stranici 3 Grafičke knjige standarda, na kojoj su prikazani pečati Opštine, brišu se pečati koji u sredini imaju Srednji Grb.”

Član 5

Član 22a briše se.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi".

Broj: 0101-311/1

Budva, 07. jul 2014. godine

